

Lécol donoko

Locol kouwo:

Marinla boulo tisséto
kolo bé min'na

Kaki kourto (fim'ma noté sokolama) /
sipoo


Pourou educasion fiisico:

FLC Tisséto

Sporo kourto djan noté kourtoou
soutoun

Nimman lecol doniko naato
= ibé \$5 né saarala

Kartidantité



I'la kartidantité
gnantara taraléboulou
waato béela. Kana i'la
kardantité tigna. Ni
gninata ila
kardantitéla = ibé \$1
sarala
Ni yila kardantité
filiti'ima = ibé \$5
lé sarala

Lécolo sée ming dii

Loulou (5) 1-Karang kouwo saafé cayé

Kéréyong / Kaala kalaseuro



Lécol waato

Lécolo bé yéléla pourou daasoomo:

7:15 – 7:45 SOMANDAMA

Karang bé daamoutala:

7:55 SOMANDAMA

Ibé djiila: **2:59 WULARO**

(Téning, Talaato, Araamisso,
Djoumoo)

Ibé djiila: **1:59 WULARO**

(Araabo)

Ité Daasomo Saarala

Ité konto saarala

Imé feink sara SEPTA Transpass

(busso / pouspouso /
douma térin)

Niila saabati doula anila lécolo yé

1.5+ milo sii

Issé Transpass sotonolé lounghool
miliyalong issé khakili soro kéléé
lécolo kono

Araabo/Araamisso/Dioumo

Raporo Karto loungol:

Novambro tili 21-22, 2017

Fewrié tili 14-16, 2018


Mai tili 2-4, 2018

Suin 12, 2018

Saféro la soro/Kana soro

215-400-4180, ext. #4

Newcomer Learning Academy (NLA)




Franklin Learning Center (FLC)



616 N. 15th Street
Philadelphia, PA 19130
215-400-7570

Kangsiyama lakarandi siiloo
Biro anin Philadelphia la Kartié
Ecolo la Porogaramol /
215-400-4240

Al Bissimila NLA too FLC kono



NLA/FLC la charian

Iyo ka térol kouto soto, ké khakilo tamandin thinkingk, ka gnininkaro kée anin ka karang!

Iyo ka doung kolobol to, miski groupol to anin ka sporo ké!

Naalakouto Lakarang Academiyo (Newcomer Learning Center) mou karandindingol lé taati miliyalong.

- Sandji 14 – 20 lébé boulou,
- I'naa waato man mé Amériki kono, anin fanan
- Yée kang kotein folo méélé mimankée Angaléti.

Ibé dingingool saféla Kangsiyama Maakoye Karang Centro (Multilingual Assessment Center, MAC). 215-400-4240 (gnaala tombon 1). Nin karan'na do yé licé transkripsion soto, issé FLC Rosto Biro noté MAC diyala.

Lécole kartier mimbé Philadelphia la dipolom soto bé solola 23.5 issa foo mouma kérédio: Angalé (4), Histoïro/Dimbaya scianso (4), Matho (3-4), Scianso (3-4), Moo kahko topoto kouwo (2) gnaala tombon (4), Educasion fisiko (1), Diaata kéindéya (0.5), anin Dounouya Kang kili (2).

Ka naa karangtaa la yé importanse baa sotolé. Niman naa lécolo la fo yé kayito(létaro) lé soto min yalon ko I'wouloulal/Diaatigo léya signé. Ni'imán naa lécolo la tili 3 + Dokotoro lé gnantara létaro saaféla ka yitandi kiila naabaliya mou kéindiyabaaliya léti, saaya al'la kordaa kono, lécol taamo, diné féto noté taria taria kordaa khaadio. Niyé gnininkaro kotéin soto, mbé daanila I'nila karandilila min si soo khakilola alya kathia.

Waati minya long I'lafita djiila djiun'na (djii djouno), I'wouloula/diaatio gnantara létaro saaféla ya yitandi. Naya tara I'man saandji 18 soto I wouloula/diaatio lé gnantara nala ké taa lécoloto. A'gnantara kardantité miyé foto soto lé yitandila.

Nii djangarta, mbé daanila ya foo ila karandilila yé. Nin boroo bé boulou I'gnantara min taala borol sambaanan infirmero mimbé Bounq 111 bala.

NLA yé karandilila 8 lé soto anin Kanfoulafoo Khakili soola la Asiistanso (Bilingual Counseling Assistants, BCA) Lécolo la FLC Min sée mool soo khakilola bée maakoy nolé ila université karankouwola anin ila karankola dookou gninin kouwo anin fanan moolkono baalougna/ké maakoye émosion problémola. BCA sé maakoy nolé kan'nasorola, dimbaya serwiso anin kominoté maakoyol.

Kékou diakol sé nolé ké samba "caassola". Ila nong caasos mou minti wolémou I'la nong tara waato karankoola ibé wolé kafoula pourou éléwol miliyalong:

- Imé naa lécol noté kalassola a waatola,
- "Ka karantaa countou" (imé taa karantaa la)/noté
- Ké daaboula kéezna millou man bétéya (kou diawo) karantaa kono, lécol couro kono, domourou doula to, lécol taamo to,taawo nin séwo lécolo to .etc.



Téléfon ti dié kalasso kono



Naafó noté doniko naafama mée doung lecolo kono



Kana sigareto saaba, doolo noté dorogo

Dokou matériélol ti dié Djorang ti dié

